

April 17, 2011

Marathon**Female 30 to 39**

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Linda Jordaan	61	6	1:52:07.47	28.200	15.1mph
		61	1	17:43.20	4.700	15.9mph
		61	2	17:49.13	9.400	15.8mph
		61	3	17:53.84	14.100	15.8mph
		61	4	19:27.46	18.800	14.5mph
		61	5	19:29.18	23.500	14.5mph
		61	6	19:44.66	28.200	14.3mph
2	V. Rose Mercer	23	6	2:53:14.87	28.200	9.77mph
		23	1	24:03.05	4.700	11.7mph
		23	2	28:03.45	9.400	10.1mph
		23	3	31:01.71	14.100	9.09mph
		23	4	29:26.07	18.800	9.58mph
		23	5	29:48.54	23.500	9.46mph
		23	6	30:52.05	28.200	9.14mph

Female 40 to 49

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Holly Holliday	6	6	2:08:45.30	28.200	13.1mph
		6	1	19:19.87	4.700	14.6mph
		6	2	20:00.83	9.400	14.1mph
		6	3	20:56.37	14.100	13.5mph
		6	4	21:43.73	18.800	13.0mph
		6	5	22:45.08	23.500	12.4mph
		6	6	23:59.42	28.200	11.8mph
2	Sonja Janysek	124	6	2:41:06.07	28.200	10.5mph
		124	1	22:54.93	4.700	12.3mph
		124	2	28:16.71	9.400	10.0mph
		124	3	25:47.89	14.100	10.9mph
		124	4	29:12.23	18.800	9.66mph
		124	5	27:43.50	23.500	10.2mph
		124	6	27:10.81	28.200	10.4mph
3	Rachelle Bennett	25	3	1:29:42.05	14.100	9.43mph
		25	1	27:29.92	4.700	10.3mph
		25	2	31:05.12	9.400	9.07mph
		25	3	31:07.01	14.100	9.06mph

Female 50 to 59

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Jan Brown	10	6	3:11:16.29	28.200	8.85mph
		10	1	28:30.26	4.700	9.89mph
		10	2	32:13.56	9.400	8.75mph
		10	3	28:13.67	14.100	10.0mph
		10	4	29:15.94	18.800	9.64mph
		10	5	39:18.06	23.500	7.18mph
		10	6	33:44.80	28.200	8.36mph

April 17, 2011

Marathon

Male 13 to 17

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Jacob Lopez	127	6	1:35:38.18	28.200 17.7mph
		127	1	15:17.75	4.700 18.5mph
		127	2	15:46.49	9.400 17.9mph
		127	3	16:12.47	14.100 17.4mph
		127	4	16:37.55	18.800 17.0mph
		127	5	15:36.60	23.500 18.1mph
		127	6	16:07.32	28.200 17.5mph
2	Guillermo Hinojosa	92	6	1:37:10.88	28.200 17.4mph
		92	1	15:18.46	4.700 18.4mph
		92	2	15:44.90	9.400 17.9mph
		92	3	16:12.43	14.100 17.4mph
		92	4	16:38.24	18.800 17.0mph
		92	5	15:36.58	23.500 18.1mph
		92	6	17:40.27	28.200 16.0mph
3	Keaton Moen	72	3	59:24.67	14.100 14.2mph
		72	1	17:43.04	4.700 15.9mph
		72	2	17:51.19	9.400 15.8mph
		72	3	23:50.44	14.100 11.8mph

Male 18 to 29

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Lawrence Wampler	117	6	1:23:50.35	28.200 20.2mph
		117	1	12:48.56	4.700 22.0mph
		117	2	13:55.14	9.400 20.3mph
		117	3	14:28.04	14.100 19.5mph
		117	4	14:10.47	18.800 19.9mph
		117	5	14:22.63	23.500 19.6mph
		117	6	14:05.51	28.200 20.0mph
2	Oma Dawn	129	6	1:24:08.70	28.200 20.1mph
		129	1	13:03.83	4.700 21.6mph
		129	2	13:40.19	9.400 20.6mph
		129	3	14:28.06	14.100 19.5mph
		129	4	14:10.60	18.800 19.9mph
		129	5	14:21.87	23.500 19.7mph
		129	6	14:24.15	28.200 19.6mph
3	Chin Leung	40	6	2:45:40.48	28.200 10.2mph
		40	1	24:18.60	4.700 11.6mph
		40	2	26:43.75	9.400 10.6mph
		40	3	26:31.09	14.100 10.6mph
		40	4	27:44.97	18.800 10.2mph
		40	5	29:37.38	23.500 9.52mph
		40	6	30:44.69	28.200 9.18mph
4	Johnathan Furr	54	6	2:46:13.62	28.200 10.2mph
		54	1	23:27.61	4.700 12.0mph
		54	2	24:26.01	9.400 11.5mph
		54	3	25:30.97	14.100 11.1mph
		54	4	28:18.31	18.800 10.0mph
		54	5	28:51.42	23.500 9.77mph
		54	6	35:39.30	28.200 7.91mph

Male 30 to 39

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
------	------	-----	------	------	-----------------

Marathon

Male 30 to 39

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Casey Murrell	38	6	1:24:00.50	28.200 20.1mph
		38	1	13:04.85	4.700 21.6mph
		38	2	13:41.06	9.400 20.6mph
		38	3	14:26.33	14.100 19.5mph
		38	4	14:09.74	18.800 19.9mph
		38	5	14:23.35	23.500 19.6mph
		38	6	14:15.17	28.200 19.8mph
2	Chad McNamee	59	6	1:30:25.42	28.200 18.7mph
		59	1	13:03.20	4.700 21.6mph
		59	2	16:24.04	9.400 17.2mph
		59	3	14:48.61	14.100 19.1mph
		59	4	15:47.38	18.800 17.9mph
		59	5	15:30.82	23.500 18.2mph
		59	6	14:51.37	28.200 19.0mph
3	Jamie Duerksen	21	6	1:36:05.72	28.200 17.6mph
		21	1	15:17.88	4.700 18.5mph
		21	2	15:44.70	9.400 17.9mph
		21	3	16:13.88	14.100 17.4mph
		21	4	16:38.62	18.800 17.0mph
		21	5	15:37.01	23.500 18.1mph
		21	6	16:33.63	28.200 17.0mph
4	Phillip Eshelbrenner	24	6	1:48:20.97	28.200 15.6mph
		24	1	16:29.21	4.700 17.1mph
		24	2	17:36.79	9.400 16.0mph
		24	3	17:43.68	14.100 15.9mph
		24	4	18:22.34	18.800 15.4mph
		24	5	19:02.04	23.500 14.8mph
		24	6	19:06.91	28.200 14.8mph
5	Sanghun Lee	41	6	1:51:01.00	28.200 15.2mph
		41	1	17:41.99	4.700 15.9mph
		41	2	17:50.98	9.400 15.8mph
		41	3	17:44.40	14.100 15.9mph
		41	4	18:35.76	18.800 15.2mph
		41	5	19:20.17	23.500 14.6mph
		41	6	19:47.70	28.200 14.3mph
6	Brian Shicoff	5	6	1:54:42.20	28.200 14.8mph
		5	1	16:29.98	4.700 17.1mph
		5	2	17:36.51	9.400 16.0mph
		5	3	17:43.07	14.100 15.9mph
		5	4	20:13.74	18.800 13.9mph
		5	5	20:55.39	23.500 13.5mph
		5	6	21:43.51	28.200 13.0mph
7	John Dickerson	130	1	13:04.31	4.700 21.6mph
		130	1	13:04.31	4.700 21.6mph

Male 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	John Thurmon	34	6	1:23:51.28	28.200 20.2mph
		34	1	12:48.02	4.700 22.0mph
		34	2	13:55.43	9.400 20.3mph
		34	3	14:28.16	14.100 19.5mph
		34	4	14:10.49	18.800 19.9mph

April 17, 2011

Marathon

Male 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	John Thurmon	34	6	1:23:51.28	28.200 20.2mph
		34	5	14:22.66	23.500 19.6mph
		34	6	14:06.52	28.200 20.0mph
2	Gene Matocha	8	6	1:35:32.84	28.200 17.7mph
		8	1	15:17.18	4.700 18.5mph
		8	2	15:46.01	9.400 17.9mph
		8	3	16:12.42	14.100 17.4mph
		8	4	16:38.13	18.800 17.0mph
		8	5	15:37.27	23.500 18.1mph
3	Johnny Chen	47	6	1:35:37.24	28.200 17.7mph
		47	1	15:02.01	4.700 18.8mph
		47	2	16:01.05	9.400 17.6mph
		47	3	16:12.45	14.100 17.4mph
		47	4	16:38.13	18.800 17.0mph
		47	5	15:37.73	23.500 18.1mph
4	Joel Waiwaiole	122	6	1:35:53.89	28.200 17.6mph
		122	1	15:18.60	4.700 18.4mph
		122	2	15:45.09	9.400 17.9mph
		122	3	16:12.52	14.100 17.4mph
		122	4	16:39.43	18.800 16.9mph
		122	5	15:35.55	23.500 18.1mph
5	Art Garcia	118	6	1:50:27.56	28.200 15.3mph
		118	1	15:33.92	4.700 18.1mph
		118	2	17:05.86	9.400 16.5mph
		118	3	17:06.06	14.100 16.5mph
		118	4	20:48.32	18.800 13.6mph
		118	5	20:33.39	23.500 13.7mph
6	Bert Clapper	64	6	1:54:43.77	28.200 14.7mph
		64	1	17:42.54	4.700 15.9mph
		64	2	17:50.84	9.400 15.8mph
		64	3	18:01.64	14.100 15.7mph
		64	4	19:50.27	18.800 14.2mph
		64	5	20:16.74	23.500 13.9mph
7	Timothy Gayan	52	6	1:55:43.93	28.200 14.6mph
		52	1	18:54.48	4.700 14.9mph
		52	2	19:03.09	9.400 14.8mph
		52	3	19:26.92	14.100 14.5mph
		52	4	19:22.21	18.800 14.6mph
		52	5	19:24.34	23.500 14.5mph
8	Jeff Turner	402	6	1:56:32.57	28.200 14.5mph
		402	1	17:44.43	4.700 15.9mph
		402	2	17:50.43	9.400 15.8mph
		402	3	18:06.02	14.100 15.6mph
		402	4	19:44.44	18.800 14.3mph
		402	5	20:17.01	23.500 13.9mph
402	6	22:50.24	28.200 12.4mph		

Marathon

Male 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
9	Chad Schneider	95	6	2:09:46.58	28.200 13.0mph
		95	1	22:28.73	4.700 12.6mph
		95	2	22:17.90	9.400 12.7mph
		95	3	22:01.80	14.100 12.8mph
		95	4	20:00.24	18.800 14.1mph
		95	5	20:45.37	23.500 13.6mph
10	Robert Rieman	123	6	2:13:53.66	28.200 12.6mph
		123	1	18:55.14	4.700 14.9mph
		123	2	20:35.16	9.400 13.7mph
		123	3	21:34.09	14.100 13.1mph
		123	4	23:33.62	18.800 12.0mph
		123	5	24:00.73	23.500 11.8mph
11	Jeffrey Mayoff	78	3	1:00:59.62	14.100 13.9mph
		78	1	19:21.87	4.700 14.6mph
		78	2	20:06.05	9.400 14.0mph
		78	3	21:31.70	14.100 13.1mph
		78	4	25:14.92	28.200 11.2mph
		78	5	25:14.92	28.200 11.2mph
12	Warren Davis	28	2	49:22.36	9.400 11.4mph
		28	1	21:52.41	4.700 12.9mph
		28	2	27:29.95	9.400 10.3mph

Male 50 to 59

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Greg Miller	89	6	1:23:56.20	28.200 20.2mph
		89	1	13:01.98	4.700 21.7mph
		89	2	13:42.97	9.400 20.6mph
		89	3	14:28.38	14.100 19.5mph
		89	4	14:11.91	18.800 19.9mph
		89	5	14:20.75	23.500 19.7mph
2	Phil Moen	73	6	1:23:59.58	28.200 20.1mph
		73	1	13:03.31	4.700 21.6mph
		73	2	13:41.84	9.400 20.6mph
		73	3	14:27.78	14.100 19.5mph
		73	4	14:10.36	18.800 19.9mph
		73	5	14:22.84	23.500 19.6mph
3	Dave Pate	36	6	1:30:11.44	28.200 18.8mph
		36	1	14:19.20	4.700 19.7mph
		36	2	15:08.66	9.400 18.6mph
		36	3	14:57.99	14.100 18.9mph
		36	4	15:37.24	18.800 18.1mph
		36	5	15:29.48	23.500 18.2mph
4	Steven Rogers	11	6	1:38:17.02	28.200 17.2mph
		11	1	15:21.44	4.700 18.4mph
		11	2	15:43.18	9.400 17.9mph
		11	3	16:13.62	14.100 17.4mph
		11	4	16:37.23	18.800 17.0mph
		11	5	16:24.52	23.500 17.2mph
11	6	17:57.03	28.200 15.7mph		

April 17, 2011

Marathon

Male 50 to 59

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
5	Bryan Bauhs	22	6	1:39:50.79	28.200 16.9mph
		22	1	15:17.51	4.700 18.5mph
		22	2	15:46.42	9.400 17.9mph
		22	3	16:13.42	14.100 17.4mph
		22	4	16:37.53	18.800 17.0mph
		22	5	17:15.53	23.500 16.3mph
		22	6	18:40.38	28.200 15.1mph
6	Ken Huss	19	6	1:42:09.99	28.200 16.6mph
		19	1	15:35.48	4.700 18.1mph
		19	2	17:03.72	9.400 16.5mph
		19	3	17:06.18	14.100 16.5mph
		19	4	17:26.74	18.800 16.2mph
		19	5	17:38.48	23.500 16.0mph
		19	6	17:19.39	28.200 16.3mph
7	Donnie Lucas	50	6	1:48:11.39	28.200 15.6mph
		50	1	16:29.10	4.700 17.1mph
		50	2	17:37.07	9.400 16.0mph
		50	3	17:43.66	14.100 15.9mph
		50	4	18:21.88	18.800 15.4mph
		50	5	19:02.49	23.500 14.8mph
		50	6	18:57.19	28.200 14.9mph
8	Richard Zitelli	125	6	1:51:21.14	28.200 15.2mph
		125	1	17:41.81	4.700 15.9mph
		125	2	17:42.99	9.400 15.9mph
		125	3	18:41.34	14.100 15.1mph
		125	4	19:09.83	18.800 14.7mph
		125	5	18:57.67	23.500 14.9mph
		125	6	19:07.50	28.200 14.8mph
9	Joe Rejsek	20	6	1:59:10.37	28.200 14.2mph
		20	1	15:33.05	4.700 18.1mph
		20	2	18:47.66	9.400 15.0mph
		20	3	19:26.41	14.100 14.5mph
		20	4	21:01.57	18.800 13.4mph
		20	5	22:01.61	23.500 12.8mph
		20	6	22:20.07	28.200 12.6mph
10	Lorenzo Sadun	67	6	2:06:38.34	28.200 13.4mph
		67	1	21:10.08	4.700 13.3mph
		67	2	20:47.12	9.400 13.6mph
		67	3	20:52.89	14.100 13.5mph
		67	4	21:29.86	18.800 13.1mph
		67	5	20:55.97	23.500 13.5mph
		67	6	21:22.42	28.200 13.2mph
11	Gary Davis	66	5	1:47:52.39	23.500 13.1mph
		66	1	21:06.39	4.700 13.4mph
		66	2	20:50.53	9.400 13.5mph
		66	3	20:54.80	14.100 13.5mph
		66	4	21:40.17	18.800 13.0mph
		66	5	23:20.50	23.500 12.1mph
12	Robert Murders	39	5	1:54:31.98	23.500 12.3mph
		39	1	21:24.22	4.700 13.2mph
		39	2	21:54.64	9.400 12.9mph
		39	3	22:59.04	14.100 12.3mph
		39	4	23:04.83	18.800 12.2mph

Marathon

Male 50 to 59

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
12	Robert Murders	39	5	1:54:31.98	23.500 12.3mph
		39	5	25:09.25	23.500 11.2mph
13	Tony Padon	119	5	2:02:11.50	23.500 11.5mph
		119	1	21:23.22	4.700 13.2mph
		119	2	21:54.49	9.400 12.9mph
		119	3	24:45.27	14.100 11.4mph
		119	4	27:56.06	18.800 10.1mph
		119	5	26:12.46	23.500 10.8mph

Male 60 to 69

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Bob Harwell	109	6	1:35:54.95	28.200 17.6mph
		109	1	15:18.12	4.700 18.4mph
		109	2	15:46.93	9.400 17.9mph
		109	3	16:12.06	14.100 17.4mph
		109	4	16:37.45	18.800 17.0mph
		109	5	15:37.33	23.500 18.1mph
2	John Altwater	18	6	1:44:08.89	28.200 16.2mph
		18	1	15:18.23	4.700 18.4mph
		18	2	16:59.26	9.400 16.6mph
		18	3	17:27.73	14.100 16.2mph
		18	4	17:27.18	18.800 16.2mph
		18	5	17:38.49	23.500 16.0mph
3	David Beeson	3	6	1:51:30.18	28.200 15.2mph
		3	1	17:26.42	4.700 16.2mph
		3	2	17:58.61	9.400 15.7mph
		3	3	17:59.12	14.100 15.7mph
		3	4	18:56.93	18.800 14.9mph
		3	5	19:31.52	23.500 14.4mph
4	Ron Brouwer	62	6	1:52:07.44	28.200 15.1mph
		62	1	17:42.98	4.700 15.9mph
		62	2	17:49.15	9.400 15.8mph
		62	3	17:45.65	14.100 15.9mph
		62	4	19:35.96	18.800 14.4mph
		62	5	19:29.25	23.500 14.5mph
5	Seongbok Lee	7	6	1:54:44.97	28.200 14.7mph
		7	1	17:43.95	4.700 15.9mph
		7	2	17:51.12	9.400 15.8mph
		7	3	18:17.17	14.100 15.4mph
		7	4	19:33.33	18.800 14.4mph
		7	5	20:17.25	23.500 13.9mph
6	Darwin Poritz	69	6	1:57:15.67	28.200 14.4mph
		69	1	17:42.27	4.700 15.9mph
		69	2	17:51.65	9.400 15.8mph
		69	3	17:53.06	14.100 15.8mph
		69	4	19:58.75	18.800 14.1mph
		69	5	20:35.01	23.500 13.7mph

Marathon

Male 60 to 69

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
6	Darwin Poritz	69	6	1:57:15.67	28.200	14.4mph
		69	6	23:14.93	28.200	12.1mph
7	Mike Miller	16	6	1:58:36.75	28.200	14.3mph
		16	1	17:43.47	4.700	15.9mph
		16	2	17:51.19	9.400	15.8mph
		16	3	19:11.13	14.100	14.7mph
		16	4	20:58.39	18.800	13.4mph
		16	5	21:39.11	23.500	13.0mph
		16	6	21:13.46	28.200	13.3mph

Male 70 and over

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Charles Bridgman	1	6	2:12:01.80	28.200	12.8mph
		1	1	17:42.71	4.700	15.9mph
		1	2	19:08.69	9.400	14.7mph
		1	3	21:51.99	14.100	12.9mph
		1	4	23:51.05	18.800	11.8mph
		1	5	23:56.11	23.500	11.8mph
		1	6	25:31.25	28.200	11.1mph

Marathon Overall Winners

Female Overall Winners

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance</u>	<u>Pace</u>
1	Haley Shirley	35	6	1:41:01.51	28.200	16.7mph
		35	1	15:52.12	4.700	17.8mph
		35	2	16:45.85	9.400	16.8mph
		35	3	17:07.58	14.100	16.5mph
		35	4	17:26.96	18.800	16.2mph
		35	5	17:38.48	23.500	16.0mph
		35	6	16:10.52	28.200	17.4mph
2	Diane Tidwell	121	6	1:41:03.97	28.200	16.7mph
		121	1	15:52.33	4.700	17.8mph
		121	2	16:45.99	9.400	16.8mph
		121	3	17:07.38	14.100	16.5mph
		121	4	17:26.96	18.800	16.2mph
		121	5	17:38.56	23.500	16.0mph
		121	6	16:12.75	28.200	17.4mph
3	Grenda Wafford	33	6	1:48:11.28	28.200	15.6mph
		33	1	16:29.81	4.700	17.1mph
		33	2	17:36.03	9.400	16.0mph
		33	3	17:43.55	14.100	15.9mph
		33	4	18:22.47	18.800	15.4mph
		33	5	19:02.51	23.500	14.8mph
		33	6	18:56.91	28.200	14.9mph

Marathon Overall Winners

Male Overall Winners

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Jason Metcalf	88	6	1:20:20.84	28.200	21.1mph
		88	1	12:30.99	4.700	22.6mph
		88	2	13:34.29	9.400	20.8mph
		88	3	13:01.99	14.100	21.7mph
		88	4	13:53.00	18.800	20.3mph
		88	5	13:57.90	23.500	20.2mph
		88	6	13:22.67	28.200	21.1mph
2	Joel Roop-Eckart	84	6	1:20:21.25	28.200	21.1mph
		84	1	12:28.71	4.700	22.6mph
		84	2	13:35.89	9.400	20.8mph
		84	3	12:56.46	14.100	21.8mph
		84	4	13:59.58	18.800	20.2mph
		84	5	13:58.34	23.500	20.2mph
		84	6	13:22.27	28.200	21.1mph
3	John Schulte	85	6	1:22:43.65	28.200	20.5mph
		85	1	12:30.56	4.700	22.6mph
		85	2	13:36.01	9.400	20.7mph
		85	3	13:04.73	14.100	21.6mph
		85	4	14:00.29	18.800	20.1mph
		85	5	14:20.96	23.500	19.7mph
		85	6	15:11.10	28.200	18.6mph

April 17, 2011

Marathon PRO**Female PRO**

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Brianna Kramer	43	6	1:20:30.19	28.200	21.0mph
		43	1	12:29.39	4.700	22.6mph
		43	2	13:36.60	9.400	20.7mph
		43	3	12:59.79	14.100	21.7mph
		43	4	13:55.80	18.800	20.3mph
		43	5	13:58.48	23.500	20.2mph
		43	6	13:30.13	28.200	20.9mph
2	Sophie Webb	32	6	1:20:32.12	28.200	21.0mph
		32	1	12:29.29	4.700	22.6mph
		32	2	13:36.80	9.400	20.7mph
		32	3	12:59.62	14.100	21.7mph
		32	4	13:55.75	18.800	20.3mph
		32	5	13:58.52	23.500	20.2mph
		32	6	13:32.14	28.200	20.8mph
3	Lexis Gil	114	6	1:23:50.00	28.200	20.2mph
		114	1	14:00.00	4.700	20.1mph
		114	2	14:00.00	9.400	20.1mph
		114	3	14:00.00	14.100	20.1mph
		114	4	14:00.00	18.800	20.1mph
		114	5	14:00.00	23.500	20.1mph
		114	6	13:50.00	28.200	20.4mph
4	Elizabeth White	83	6	1:24:26.68	28.200	20.0mph
		83	1	13:04.68	4.700	21.6mph
		83	2	13:39.17	9.400	20.7mph
		83	3	14:28.13	14.100	19.5mph
		83	4	14:10.45	18.800	19.9mph
		83	5	14:22.66	23.500	19.6mph
		83	6	14:41.59	28.200	19.2mph
5	Candy Wong	29	6	1:30:35.91	28.200	18.7mph
		29	1	13:04.58	4.700	21.6mph
		29	2	13:41.40	9.400	20.6mph
		29	3	14:28.05	14.100	19.5mph
		29	4	14:12.10	18.800	19.9mph
		29	5	17:37.95	23.500	16.0mph
		29	6	17:31.83	28.200	16.1mph
6	Catherine Cowling	115	6	1:32:01.26	28.200	18.4mph
		115	1	14:18.33	4.700	19.7mph
		115	2	15:08.56	9.400	18.6mph
		115	3	15:06.51	14.100	18.7mph
		115	4	15:30.00	18.800	18.2mph
		115	5	15:29.91	23.500	18.2mph
		115	6	16:27.95	28.200	17.1mph
7	Brianna Bocox	71	6	1:36:54.36	28.200	17.5mph
		71	1	14:18.46	4.700	19.7mph
		71	2	15:08.62	9.400	18.6mph
		71	3	15:06.48	14.100	18.7mph
		71	4	19:20.29	18.800	14.6mph
		71	5	15:36.86	23.500	18.1mph
		71	6	17:23.65	28.200	16.2mph

April 17, 2011

Marathon PRO

Male PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Joey Mantia	17	6	1:14:46.46	28.200 22.6mph
		17	1	11:42.78	4.700 24.1mph
		17	2	12:17.21	9.400 23.0mph
		17	3	12:29.62	14.100 22.6mph
		17	4	12:34.18	18.800 22.4mph
		17	5	12:51.85	23.500 21.9mph
		17	6	12:50.82	28.200 22.0mph
2	Justin Stelly	13	6	1:20:09.57	28.200 21.1mph
		13	1	12:27.67	4.700 22.7mph
		13	2	13:35.38	9.400 20.8mph
		13	3	12:56.11	14.100 21.8mph
		13	4	14:00.12	18.800 20.1mph
		13	5	13:57.86	23.500 20.2mph
		13	6	13:12.43	28.200 21.4mph
3	Harry Vogel	120	6	1:20:09.74	28.200 21.1mph
		120	1	12:28.46	4.700 22.6mph
		120	2	13:36.62	9.400 20.7mph
		120	3	12:54.32	14.100 21.9mph
		120	4	14:00.65	18.800 20.1mph
		120	5	13:56.72	23.500 20.2mph
		120	6	13:12.97	28.200 21.4mph
4	Brian Talley	90	6	1:20:10.93	28.200 21.1mph
		90	1	12:27.94	4.700 22.7mph
		90	2	13:35.25	9.400 20.8mph
		90	3	12:56.12	14.100 21.8mph
		90	4	14:00.88	18.800 20.1mph
		90	5	13:58.31	23.500 20.2mph
		90	6	13:12.43	28.200 21.4mph
5	Michael Cheek	86	6	1:20:11.36	28.200 21.1mph
		86	1	12:27.36	4.700 22.7mph
		86	2	13:37.44	9.400 20.7mph
		86	3	12:55.01	14.100 21.8mph
		86	4	13:59.35	18.800 20.2mph
		86	5	13:59.20	23.500 20.2mph
		86	6	13:13.00	28.200 21.3mph
6	Nickey Lee	96	6	1:20:16.06	28.200 21.1mph
		96	1	12:28.67	4.700 22.6mph
		96	2	13:36.52	9.400 20.7mph
		96	3	12:58.94	14.100 21.7mph
		96	4	13:55.11	18.800 20.3mph
		96	5	13:59.64	23.500 20.2mph
		96	6	13:17.18	28.200 21.2mph
7	Wesley Gandy	105	6	1:20:16.47	28.200 21.1mph
		105	1	12:27.51	4.700 22.7mph
		105	2	13:35.95	9.400 20.8mph
		105	3	12:57.07	14.100 21.8mph
		105	4	13:58.95	18.800 20.2mph
		105	5	13:31.55	23.500 20.9mph
		105	6	13:45.44	28.200 20.5mph
8	Morgan Williams	30	6	1:20:17.06	28.200 21.1mph
		30	1	12:28.40	4.700 22.6mph
		30	2	13:37.41	9.400 20.7mph
		30	3	12:59.38	14.100 21.7mph

Marathon PRO

Male PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
8	Morgan Williams	30	6	1:20:17.06	28.200 21.1mph
		30	4	13:55.77	18.800 20.3mph
		30	5	13:58.62	23.500 20.2mph
		30	6	13:17.48	28.200 21.2mph
		30	6	13:17.48	28.200 21.2mph
9	James Springer	106	6	1:20:17.66	28.200 21.1mph
		106	1	12:28.68	4.700 22.6mph
		106	2	13:34.94	9.400 20.8mph
		106	3	12:56.41	14.100 21.8mph
		106	4	13:59.55	18.800 20.2mph
		106	5	13:58.99	23.500 20.2mph
10	Ryan Weiderold	103	6	1:20:18.89	28.200 21.1mph
		103	1	12:27.64	4.700 22.7mph
		103	2	13:35.76	9.400 20.8mph
		103	3	12:56.55	14.100 21.8mph
		103	4	13:59.32	18.800 20.2mph
		103	5	13:58.04	23.500 20.2mph
11	Alex Fedak	103	6	1:20:18.89	28.200 21.1mph
		103	1	12:27.64	4.700 22.7mph
		103	2	13:35.76	9.400 20.8mph
		103	3	12:56.55	14.100 21.8mph
		103	4	13:59.32	18.800 20.2mph
		103	5	13:58.04	23.500 20.2mph
12	Joey Gonzales	53	6	1:20:23.29	28.200 21.0mph
		53	1	12:30.49	4.700 22.6mph
		53	2	13:14.55	9.400 21.3mph
		53	3	13:22.09	14.100 21.1mph
		53	4	13:51.70	18.800 20.4mph
		53	5	13:32.48	23.500 20.8mph
13	Troy Attwell	51	6	1:20:23.61	28.200 21.0mph
		51	1	12:28.26	4.700 22.6mph
		51	2	13:35.45	9.400 20.8mph
		51	3	12:57.10	14.100 21.8mph
		51	4	14:00.24	18.800 20.1mph
		51	5	13:56.90	23.500 20.2mph
14	Christopher Slocum	58	6	1:20:25.94	28.200 21.0mph
		58	1	12:28.05	4.700 22.6mph
		58	2	13:36.03	9.400 20.7mph
		58	3	12:56.22	14.100 21.8mph
		58	4	13:59.09	18.800 20.2mph
		58	5	13:58.88	23.500 20.2mph
15	Brock Donnery	65	6	1:20:27.20	28.200 21.0mph
		65	1	12:27.83	4.700 22.7mph
		65	2	13:35.45	9.400 20.8mph
		65	3	13:00.78	14.100 21.7mph
		65	4	13:56.38	18.800 20.2mph
		65	5	13:59.29	23.500 20.2mph

April 17, 2011

Marathon PRO

Male PRO

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
16	Michael Ringer	80	6	1:23:46.86	28.200	20.2mph
		80	1	12:27.01	4.700	22.7mph
		80	2	13:37.92	9.400	20.7mph
		80	3	13:28.82	14.100	20.9mph
		80	4	15:49.16	18.800	17.8mph
		80	5	14:19.16	23.500	19.7mph
		80	6	14:04.79	28.200	20.0mph
17	Dj Perry	9	6	1:23:48.82	28.200	20.2mph
		9	1	12:48.73	4.700	22.0mph
		9	2	13:54.60	9.400	20.3mph
		9	3	14:29.21	14.100	19.5mph
		9	4	14:10.50	18.800	19.9mph
		9	5	14:20.51	23.500	19.7mph
		9	6	14:05.27	28.200	20.0mph
18	Dan Carrion	93	6	1:23:52.32	28.200	20.2mph
		93	1	12:48.43	4.700	22.0mph
		93	2	13:55.39	9.400	20.3mph
		93	3	14:28.49	14.100	19.5mph
		93	4	14:10.27	18.800	19.9mph
		93	5	14:22.94	23.500	19.6mph
		93	6	14:06.80	28.200	20.0mph
19	Lyle McDonald	82	6	1:24:00.32	28.200	20.1mph
		82	1	13:03.74	4.700	21.6mph
		82	2	13:42.81	9.400	20.6mph
		82	3	14:27.44	14.100	19.5mph
		82	4	14:12.09	18.800	19.9mph
		82	5	14:22.98	23.500	19.6mph
		82	6	14:11.26	28.200	19.9mph
20	Colin Thomas	113	6	1:24:11.24	28.200	20.1mph
		113	1	12:29.49	4.700	22.6mph
		113	2	13:36.09	9.400	20.7mph
		113	3	13:28.28	14.100	20.9mph
		113	4	15:48.93	18.800	17.8mph
		113	5	14:24.52	23.500	19.6mph
		113	6	14:23.93	28.200	19.6mph
21	Joshua Richart	63	6	1:25:47.70	28.200	19.7mph
		63	1	12:30.25	4.700	22.6mph
		63	2	13:35.49	9.400	20.8mph
		63	3	13:11.37	14.100	21.4mph
		63	4	16:06.57	18.800	17.5mph
		63	5	14:20.32	23.500	19.7mph
		63	6	16:03.70	28.200	17.6mph
22	Ryan McGee	15	6	1:31:54.30	28.200	18.4mph
		15	1	13:11.63	4.700	21.4mph
		15	2	16:17.51	9.400	17.3mph
		15	3	14:53.76	14.100	18.9mph
		15	4	15:41.21	18.800	18.0mph
		15	5	15:28.03	23.500	18.2mph
		15	6	16:22.16	28.200	17.2mph
23	Craig Rodriguez	97	3	44:52.88	14.100	18.9mph
		97	1	12:48.23	4.700	22.0mph
		97	2	16:41.23	9.400	16.9mph
		97	3	15:23.42	14.100	18.3mph

Marathon PRO MASTERS

Female Masters PRO

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Brenda Harris	46	6	1:35:37.41	28.200	17.7mph
		46	1	14:19.64	4.700	19.7mph
		46	2	15:40.36	9.400	18.0mph
		46	3	15:16.27	14.100	18.5mph
		46	4	17:04.65	18.800	16.5mph
		46	5	17:10.77	23.500	16.4mph
		46	6	16:05.72	28.200	17.5mph
2	Margo Carvell	55	6	1:36:06.15	28.200	17.6mph
		55	1	15:17.61	4.700	18.5mph
		55	2	15:45.05	9.400	17.9mph
		55	3	16:13.92	14.100	17.4mph
		55	4	16:37.56	18.800	17.0mph
		55	5	15:38.04	23.500	18.0mph
		55	6	16:33.97	28.200	17.0mph
3	Carol Hochstein	44	6	2:09:28.01	28.200	13.1mph
		44	1	17:46.14	4.700	15.9mph
		44	2	20:00.84	9.400	14.1mph
		44	3	20:21.42	14.100	13.9mph
		44	4	22:56.38	18.800	12.3mph
		44	5	23:34.91	23.500	12.0mph
		44	6	24:48.32	28.200	11.4mph
4	Susan Amato	76	5	1:43:08.93	23.500	13.7mph
		76	1	17:57.97	4.700	15.7mph
		76	2	19:57.40	9.400	14.1mph
		76	3	20:08.15	14.100	14.0mph
		76	4	21:44.65	18.800	13.0mph
		76	5	23:20.76	23.500	12.1mph

April 17, 2011

Marathon PRO MASTERS

Male Masters PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Ryan Chrisler	111	6	1:20:15.09	28.200 21.1mph
		111	1	12:27.75	4.700 22.7mph
		111	2	13:36.14	9.400 20.7mph
		111	3	12:56.25	14.100 21.8mph
		111	4	14:00.44	18.800 20.1mph
		111	5	13:58.06	23.500 20.2mph
		111	6	13:16.45	28.200 21.3mph
2	Norman Kirby	60	6	1:20:15.63	28.200 21.1mph
		60	1	12:27.40	4.700 22.7mph
		60	2	13:36.40	9.400 20.7mph
		60	3	12:55.85	14.100 21.8mph
		60	4	14:01.10	18.800 20.1mph
		60	5	13:58.22	23.500 20.2mph
		60	6	13:16.66	28.200 21.3mph
3	Richard Cassube	112	6	1:20:15.94	28.200 21.1mph
		112	1	12:29.92	4.700 22.6mph
		112	2	13:36.93	9.400 20.7mph
		112	3	12:59.19	14.100 21.7mph
		112	4	13:55.34	18.800 20.3mph
		112	5	13:58.39	23.500 20.2mph
		112	6	13:16.17	28.200 21.3mph
4	Brian Oswald	79	6	1:20:17.90	28.200 21.1mph
		79	1	12:29.82	4.700 22.6mph
		79	2	13:36.45	9.400 20.7mph
		79	3	12:59.93	14.100 21.7mph
		79	4	13:55.67	18.800 20.3mph
		79	5	13:59.09	23.500 20.2mph
		79	6	13:16.94	28.200 21.3mph
5	Lenny Willcox	12	6	1:20:20.92	28.200 21.1mph
		12	1	12:30.68	4.700 22.6mph
		12	2	13:35.99	9.400 20.8mph
		12	3	13:04.75	14.100 21.6mph
		12	4	13:50.37	18.800 20.4mph
		12	5	13:59.05	23.500 20.2mph
		12	6	13:20.08	28.200 21.2mph
6	Armit Singh	108	6	1:20:22.32	28.200 21.1mph
		108	1	12:28.48	4.700 22.6mph
		108	2	13:36.65	9.400 20.7mph
		108	3	12:58.14	14.100 21.7mph
		108	4	13:57.87	18.800 20.2mph
		108	5	13:58.09	23.500 20.2mph
		108	6	13:23.09	28.200 21.1mph
7	Hernan Diaz	107	6	1:20:24.28	28.200 21.0mph
		107	1	12:30.74	4.700 22.6mph
		107	2	13:36.03	9.400 20.7mph
		107	3	12:59.21	14.100 21.7mph
		107	4	13:55.70	18.800 20.3mph
		107	5	13:59.06	23.500 20.2mph
		107	6	13:23.54	28.200 21.1mph
8	Jonathan Simkins	70	6	1:20:25.09	28.200 21.0mph
		70	1	12:28.85	4.700 22.6mph
		70	2	13:37.01	9.400 20.7mph
		70	3	13:00.03	14.100 21.7mph

Marathon PRO MASTERS

Male Masters PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace		
8	Jonathan Simkins	70	6	1:20:25.09	28.200 21.0mph		
		70	4	13:54.99	18.800 20.3mph		
		70	5	13:58.42	23.500 20.2mph		
		70	6	13:25.79	28.200 21.0mph		
		9	Blair Atwell	100	6	1:20:26.23	28.200 21.0mph
				100	1	12:29.69	4.700 22.6mph
100	2			13:36.78	9.400 20.7mph		
100	3			12:59.87	14.100 21.7mph		
100	4			13:54.92	18.800 20.3mph		
100	5			13:59.19	23.500 20.2mph		
10	Michael Harris	45	6	1:22:32.50	28.200 20.5mph		
		45	1	12:30.05	4.700 22.6mph		
		45	2	13:34.26	9.400 20.8mph		
		45	3	13:01.67	14.100 21.7mph		
		45	4	13:56.13	18.800 20.2mph		
		45	5	13:59.04	23.500 20.2mph		
11	Cale Carvell	56	6	1:23:51.87	28.200 20.2mph		
		56	1	13:02.97	4.700 21.6mph		
		56	2	13:41.33	9.400 20.6mph		
		56	3	14:28.73	14.100 19.5mph		
		56	4	14:10.93	18.800 19.9mph		
		56	5	14:22.22	23.500 19.6mph		
12	Brian Krupa	56	6	14:05.69	28.200 20.0mph		
		101	6	1:23:52.07	28.200 20.2mph		
		101	1	13:04.04	4.700 21.6mph		
		101	2	13:41.50	9.400 20.6mph		
		101	3	14:28.11	14.100 19.5mph		
		101	4	14:11.01	18.800 19.9mph		
13	Jeffrey Neal	101	5	14:22.03	23.500 19.6mph		
		101	6	14:05.38	28.200 20.0mph		
		126	6	1:23:54.49	28.200 20.2mph		
		126	1	12:31.85	4.700 22.5mph		
		126	2	14:12.16	9.400 19.9mph		
		126	3	14:29.90	14.100 19.5mph		
14	Jason West	126	4	14:10.46	18.800 19.9mph		
		126	5	14:23.07	23.500 19.6mph		
		126	6	14:07.05	28.200 20.0mph		
		31	6	1:23:55.02	28.200 20.2mph		
		31	1	12:29.08	4.700 22.6mph		
		31	2	13:36.36	9.400 20.7mph		
15	Daniel Collins	31	3	13:37.35	14.100 20.7mph		
		31	4	15:41.98	18.800 18.0mph		
		31	5	14:20.43	23.500 19.7mph		
		31	6	14:09.82	28.200 19.9mph		
		74	6	1:23:56.63	28.200 20.2mph		
		74	1	13:02.12	4.700 21.6mph		
16	Daniel Collins	74	2	13:42.35	9.400 20.6mph		
		74	3	14:28.27	14.100 19.5mph		
		74	4	14:10.69	18.800 19.9mph		
		74	5	14:22.81	23.500 19.6mph		
		74	6	14:10.39	28.200 19.9mph		

April 17, 2011

Marathon PRO MASTERS

Male Masters PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
16	Jim Larson	98	6	1:23:57.72	28.200 20.2mph
		98	1	12:48.31	4.700 22.0mph
		98	2	13:55.22	9.400 20.3mph
		98	3	14:28.36	14.100 19.5mph
		98	4	14:10.43	18.800 19.9mph
		98	5	14:22.59	23.500 19.6mph
		98	6	14:12.81	28.200 19.9mph
17	David Swan	2	6	1:24:04.58	28.200 20.1mph
		2	1	13:02.87	4.700 21.6mph
		2	2	13:42.87	9.400 20.6mph
		2	3	14:26.96	14.100 19.5mph
		2	4	14:11.14	18.800 19.9mph
		2	5	14:23.62	23.500 19.6mph
		2	6	14:17.12	28.200 19.7mph
18	Jack Wussler	48	6	1:24:13.34	28.200 20.1mph
		48	1	13:02.25	4.700 21.6mph
		48	2	13:41.91	9.400 20.6mph
		48	3	14:28.96	14.100 19.5mph
		48	4	14:11.28	18.800 19.9mph
		48	5	14:20.88	23.500 19.7mph
		48	6	14:28.06	28.200 19.5mph
19	Timo Rakkolainen	27	6	1:24:34.24	28.200 20.0mph
		27	1	13:03.96	4.700 21.6mph
		27	2	13:41.27	9.400 20.6mph
		27	3	14:28.27	14.100 19.5mph
		27	4	14:10.73	18.800 19.9mph
		27	5	14:22.22	23.500 19.6mph
		27	6	14:47.79	28.200 19.1mph
20	Georg Nikodym	37	6	1:25:08.29	28.200 19.9mph
		37	1	13:04.46	4.700 21.6mph
		37	2	13:41.41	9.400 20.6mph
		37	3	14:25.65	14.100 19.6mph
		37	4	14:11.99	18.800 19.9mph
		37	5	14:21.62	23.500 19.7mph
		37	6	15:23.16	28.200 18.3mph
21	Larry Kaufman	75	6	1:30:11.43	28.200 18.8mph
		75	1	14:18.19	4.700 19.7mph
		75	2	15:08.28	9.400 18.6mph
		75	3	14:56.56	14.100 18.9mph
		75	4	15:40.56	18.800 18.0mph
		75	5	15:28.38	23.500 18.2mph
		75	6	14:39.46	28.200 19.2mph
22	Gary Tidwell	77	6	1:31:05.77	28.200 18.6mph
		77	1	14:19.69	4.700 19.7mph
		77	2	15:08.99	9.400 18.6mph
		77	3	14:54.05	14.100 18.9mph
		77	4	15:41.23	18.800 18.0mph
		77	5	15:30.30	23.500 18.2mph
		77	6	15:31.51	28.200 18.2mph
23	Robert Clare	81	6	1:31:06.05	28.200 18.6mph
		81	1	14:19.44	4.700 19.7mph
		81	2	15:09.55	9.400 18.6mph
		81	3	14:53.44	14.100 18.9mph

Marathon PRO MASTERS

Male Masters PRO

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
23	Robert Clare	81	6	1:31:06.05	28.200 18.6mph
		81	4	15:41.82	18.800 18.0mph
		81	5	15:29.57	23.500 18.2mph
		81	6	15:32.23	28.200 18.2mph
24	Jim Bourgeois	57	6	1:31:58.83	28.200 18.4mph
		57	1	13:04.21	4.700 21.6mph
		57	2	13:42.04	9.400 20.6mph
		57	3	14:27.54	14.100 19.5mph
		57	4	16:10.07	18.800 17.4mph
		57	5	18:10.78	23.500 15.5mph
		57	6	16:24.19	28.200 17.2mph
25	Stephen Larios	4	6	1:34:23.26	28.200 17.9mph
		4	1	14:18.96	4.700 19.7mph
		4	2	15:41.04	9.400 18.0mph
		4	3	15:15.83	14.100 18.5mph
		4	4	16:00.56	18.800 17.6mph
		4	5	16:28.73	23.500 17.1mph
		4	6	16:38.14	28.200 17.0mph
26	Randy Landucci	42	6	1:34:23.96	28.200 17.9mph
		42	1	15:01.88	4.700 18.8mph
		42	2	14:58.12	9.400 18.8mph
		42	3	15:16.03	14.100 18.5mph
		42	4	15:59.33	18.800 17.6mph
		42	5	16:30.15	23.500 17.1mph
		42	6	16:38.45	28.200 17.0mph
27	Peter Moynihan	68	6	1:35:33.71	28.200 17.7mph
		68	1	14:18.06	4.700 19.7mph
		68	2	15:10.23	9.400 18.6mph
		68	3	15:13.91	14.100 18.5mph
		68	4	16:34.68	18.800 17.0mph
		68	5	16:28.45	23.500 17.1mph
		68	6	17:48.38	28.200 15.8mph
28	Chris MacKowski	94	6	1:35:37.32	28.200 17.7mph
		94	1	14:19.53	4.700 19.7mph
		94	2	15:30.47	9.400 18.2mph
		94	3	15:26.21	14.100 18.3mph
		94	4	17:05.06	18.800 16.5mph
		94	5	17:10.33	23.500 16.4mph
		94	6	16:05.72	28.200 17.5mph
29	Benjamin Wright	87	6	2:28:42.81	28.200 11.4mph
		87	1	21:23.56	4.700 13.2mph
		87	2	21:53.69	9.400 12.9mph
		87	3	23:45.99	14.100 11.9mph
		87	4	25:30.50	18.800 11.1mph
		87	5	27:12.65	23.500 10.4mph
		87	6	28:56.42	28.200 9.75mph
30	Kelly Loesch	49	1	13:03.57	4.700 21.6mph
		49	1	13:03.57	4.700 21.6mph

April 17, 2011

Half Marathon

Female 12 and under

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Nina Tinsley	342	3	53:08.01	14.100 15.9mph
		342	1	17:32.31	4.700 16.1mph
		342	2	17:55.20	9.400 15.7mph
		342	3	17:40.50	14.100 16.0mph
2	Hanna Adkins	347	3	55:06.97	14.100 15.4mph
		347	1	17:32.57	4.700 16.1mph
		347	2	17:55.22	9.400 15.7mph
		347	3	19:39.18	14.100 14.4mph
3	Sarah Harris	365	3	57:56.06	14.100 14.6mph
		365	1	17:32.90	4.700 16.1mph
		365	2	17:55.36	9.400 15.7mph
		365	3	22:27.80	14.100 12.6mph

Female 13 to 17

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Paxton Vezer	368	3	49:06.27	14.100 17.2mph
		368	1	15:51.76	4.700 17.8mph
		368	2	16:46.78	9.400 16.8mph
		368	3	16:27.73	14.100 17.1mph
2	Kayla Menay	404	3	49:18.49	14.100 17.2mph
		404	1	15:53.07	4.700 17.8mph
		404	2	16:45.74	9.400 16.8mph
		404	3	16:39.68	14.100 16.9mph
3	Marisa Threet	379	3	53:05.06	14.100 15.9mph
		379	1	17:32.49	4.700 16.1mph
		379	2	17:55.19	9.400 15.7mph
		379	3	17:37.38	14.100 16.0mph
4	Amberlynn Warren	376	3	1:02:10.83	14.100 13.6mph
		376	1	18:07.33	4.700 15.6mph
		376	2	22:13.16	9.400 12.7mph
		376	3	21:50.34	14.100 12.9mph
5	Katie Archer	405	3	1:06:02.84	14.100 12.8mph
		405	1	20:06.38	4.700 14.0mph
		405	2	22:41.37	9.400 12.4mph
		405	3	23:15.09	14.100 12.1mph
6	Kayla Borland	372	3	1:09:58.40	14.100 12.1mph
		372	1	20:13.86	4.700 13.9mph
		372	2	23:38.46	9.400 11.9mph
		372	3	26:06.08	14.100 10.8mph
7	Nona Harris	367	1	20:52.83	4.700 13.5mph
		367	1	20:52.83	4.700 13.5mph

Female 18 to 29

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Lauren Groves	360	3	1:14:24.75	14.100 11.4mph
		360	1	23:57.24	4.700 11.8mph
		360	2	24:48.69	9.400 11.4mph
		360	3	25:38.82	14.100 11.0mph

Female 30 to 39

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
------	------	-----	------	------	-----------------

Half Marathon

Female 30 to 39

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Heather Stone	328	3	49:09.48	14.100 17.2mph
		328	1	15:52.46	4.700 17.8mph
		328	2	16:45.97	9.400 16.8mph
		328	3	16:31.05	14.100 17.1mph
		328	3	16:31.05	14.100 17.1mph
2	Shelley Kautz	359	3	53:18.08	14.100 15.9mph
		359	1	17:43.36	4.700 15.9mph
		359	2	17:50.25	9.400 15.8mph
		359	3	17:44.47	14.100 15.9mph
3	Melissa Plunkett	307	3	53:22.22	14.100 15.9mph
		307	1	17:34.06	4.700 16.1mph
		307	2	17:54.41	9.400 15.8mph
		307	3	17:53.75	14.100 15.8mph
4	Amy Taulman	333	3	1:00:17.91	14.100 14.0mph
		333	1	19:21.42	4.700 14.6mph
		333	2	20:01.71	9.400 14.1mph
		333	3	20:54.78	14.100 13.5mph
5	Han Sui	339	3	1:03:20.61	14.100 13.4mph
		339	1	19:19.29	4.700 14.6mph
		339	2	21:09.70	9.400 13.3mph
		339	3	22:51.62	14.100 12.3mph
6	Katherine Wagner	331	3	1:05:57.38	14.100 12.8mph
		331	1	21:32.88	4.700 13.1mph
		331	2	21:47.18	9.400 12.9mph
		331	3	22:37.32	14.100 12.5mph
7	Heidi Walker	350	3	1:15:38.50	14.100 11.2mph
		350	1	25:07.83	4.700 11.2mph
		350	2	25:03.48	9.400 11.3mph
		350	3	25:27.19	14.100 11.1mph
8	Charity Howard	346	3	1:15:42.63	14.100 11.2mph
		346	1	25:07.88	4.700 11.2mph
		346	2	25:03.76	9.400 11.3mph
		346	3	25:30.99	14.100 11.1mph
9	Amy Freund	306	3	1:18:33.33	14.100 10.8mph
		306	1	26:09.44	4.700 10.8mph
		306	2	26:07.62	9.400 10.8mph
		306	3	26:16.27	14.100 10.7mph
10	Sarah Haldeman	316	3	1:26:21.22	14.100 9.80mph
		316	1	28:08.50	4.700 10.0mph
		316	2	29:26.54	9.400 9.58mph
		316	3	28:46.18	14.100 9.80mph
11	Kristin Clardy	390	3	1:37:27.00	14.100 8.68mph
		390	1	30:00.00	4.700 9.40mph
		390	2	31:39.14	9.400 8.91mph
		390	3	35:47.86	14.100 7.88mph

Female 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Lara Mallynn	327	3	53:18.02	14.100 15.9mph
		327	1	17:42.86	4.700 15.9mph
		327	2	17:50.32	9.400 15.8mph
		327	3	17:44.84	14.100 15.9mph

April 17, 2011

Half Marathon**Female 40 to 49**

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
2	Wendy Salome	335	3	1:03:48.26	14.100	13.3mph
		335	1	21:12.02	4.700	13.3mph
		335	2	21:12.32	9.400	13.3mph
		335	3	21:23.92	14.100	13.2mph
3	Lynn McCrimmon	325	3	1:10:42.52	14.100	12.0mph
		325	1	22:45.94	4.700	12.4mph
		325	2	23:06.42	9.400	12.2mph
		325	3	24:50.16	14.100	11.4mph

Female 50 to 59

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Mary Martin	356	3	59:02.84	14.100	14.3mph
		356	1	19:21.70	4.700	14.6mph
		356	2	19:59.57	9.400	14.1mph
		356	3	19:41.57	14.100	14.3mph
2	Sherie Gee	312	3	1:06:21.82	14.100	12.8mph
		312	1	19:21.33	4.700	14.6mph
		312	2	21:04.02	9.400	13.4mph
		312	3	25:56.47	14.100	10.9mph
3	Cindy Aintablian	349	3	1:10:03.65	14.100	12.1mph
		349	1	22:41.18	4.700	12.4mph
		349	2	23:15.20	9.400	12.1mph
		349	3	24:07.27	14.100	11.7mph
4	Janet Bowe	345	3	1:23:02.43	14.100	10.2mph
		345	1	26:00.36	4.700	10.8mph
		345	2	26:34.96	9.400	10.6mph
		345	3	30:27.11	14.100	9.26mph
5	Karen Pfeiffer	396	3	1:29:18.58	14.100	9.47mph
		396	1	29:33.83	4.700	9.54mph
		396	2	29:01.30	9.400	9.72mph
		396	3	30:43.45	14.100	9.18mph

Female 60 to 69

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Molly Martin	304	3	1:06:09.75	14.100	12.8mph
		304	1	21:18.99	4.700	13.2mph
		304	2	21:57.93	9.400	12.8mph
		304	3	22:52.83	14.100	12.3mph

April 17, 2011

Half Marathon

Male 12 and under

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Christopher Mixell	397	3	55:07.19	14.100 15.3mph
		397	1	17:32.74	4.700 16.1mph
		397	2	17:55.38	9.400 15.7mph
		397	3	19:39.07	14.100 14.4mph
2	Jason Salazar	381	3	58:35.00	14.100 14.4mph
		381	1	17:33.68	4.700 16.1mph
		381	2	18:59.93	9.400 14.9mph
		381	3	22:01.39	14.100 12.8mph
3	Julian Delabano	401	3	58:36.25	14.100 14.4mph
		401	1	17:33.60	4.700 16.1mph
		401	2	18:59.73	9.400 14.9mph
		401	3	22:02.92	14.100 12.8mph
4	Christopher Sanders	373	3	1:00:00.20	14.100 14.1mph
		373	1	19:24.38	4.700 14.5mph
		373	2	20:32.11	9.400 13.7mph
		373	3	20:03.71	14.100 14.1mph
5	Justin Barrientos	358	3	1:00:01.85	14.100 14.1mph
		358	1	19:24.68	4.700 14.5mph
		358	2	20:31.66	9.400 13.7mph
		358	3	20:05.51	14.100 14.0mph
6	Henry Saltmarsh	386	3	1:08:59.17	14.100 12.3mph
		386	1	19:41.96	4.700 14.3mph
		386	2	22:50.69	9.400 12.4mph
		386	3	26:26.52	14.100 10.7mph
7	Jonah Harris	364	3	1:13:10.00	14.100 11.6mph
		364	1	25:00.00	4.700 11.3mph
		364	2	25:00.00	9.400 11.3mph
		364	3	23:10.00	14.100 12.2mph
8	Jordan Felter	352	3	1:13:12.76	14.100 11.6mph
		352	1	20:16.31	4.700 13.9mph
		352	2	25:29.71	9.400 11.1mph
		352	3	27:26.74	14.100 10.3mph
9	Ian Samoson	394	3	1:15:41.56	14.100 11.2mph
		394	1	23:46.62	4.700 11.9mph
		394	2	25:28.87	9.400 11.1mph
		394	3	26:26.07	14.100 10.7mph
10	Trey Tinsley	343	3	1:40:57.16	14.100 8.38mph
		343	1	36:22.52	4.700 7.75mph
		343	2	28:57.31	9.400 9.74mph
		343	3	35:37.33	14.100 7.92mph

Male 13 to 17

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Sterling Reynolds	395	3	44:19.80	14.100 19.1mph
		395	1	13:52.71	4.700 20.3mph
		395	2	15:35.56	9.400 18.1mph
		395	3	14:51.53	14.100 19.0mph
2	Connor Cumpton	355	3	45:07.53	14.100 18.8mph
		355	1	15:02.16	4.700 18.8mph
		355	2	14:59.84	9.400 18.8mph
		355	3	15:05.53	14.100 18.7mph

Half Marathon

Male 13 to 17

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
3	Corey Roland	374	3	47:15.90	14.100 17.9mph
		374	1	15:19.38	4.700 18.4mph
		374	2	15:44.09	9.400 17.9mph
		374	3	16:12.43	14.100 17.4mph
4	Clinton Trammell	354	3	49:07.04	14.100 17.2mph
		354	1	15:38.93	4.700 18.0mph
		354	2	17:00.09	9.400 16.6mph
		354	3	16:28.02	14.100 17.1mph
5	Joshua Dickerson	348	3	53:03.86	14.100 15.9mph
		348	1	16:41.69	4.700 16.9mph
		348	2	18:42.39	9.400 15.1mph
		348	3	17:39.78	14.100 16.0mph
6	Daniel Ruiz	384	3	53:58.82	14.100 15.7mph
		384	1	15:32.44	4.700 18.2mph
		384	2	18:35.32	9.400 15.2mph
		384	3	19:51.06	14.100 14.2mph
7	Chris Anderson	378	3	1:02:09.96	14.100 13.6mph
		378	1	18:07.39	4.700 15.6mph
		378	2	22:13.23	9.400 12.7mph
		378	3	21:49.34	14.100 12.9mph

Male 18 to 29

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Thomas Salsini	314	3	45:07.98	14.100 18.8mph
		314	1	15:02.21	4.700 18.8mph
		314	2	14:59.79	9.400 18.8mph
		314	3	15:05.98	14.100 18.7mph
2	Ricardo Arango	370	3	52:29.47	14.100 16.1mph
		370	1	15:34.30	4.700 18.1mph
		370	2	17:04.76	9.400 16.5mph
		370	3	19:50.41	14.100 14.2mph
3	Wes Freund	305	3	1:18:34.05	14.100 10.8mph
		305	1	26:09.77	4.700 10.8mph
		305	2	26:07.48	9.400 10.8mph
		305	3	26:16.80	14.100 10.7mph

Male 30 to 39

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Bryan Blackwell	308	3	55:07.40	14.100 15.3mph
		308	1	16:23.88	4.700 17.2mph
		308	2	19:09.13	9.400 14.7mph
		308	3	19:34.39	14.100 14.4mph

Male 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	William Harrison	310	3	44:14.58	14.100 19.1mph
		310	1	14:18.95	4.700 19.7mph
		310	2	15:09.90	9.400 18.6mph
		310	3	14:45.73	14.100 19.1mph
2	Al Tinsley	344	3	47:02.22	14.100 18.0mph
		344	1	15:18.37	4.700 18.4mph
		344	2	15:45.75	9.400 17.9mph

April 17, 2011

Half Marathon

Male 40 to 49

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
2	Al Tinsley	344	3	47:02.22	14.100 18.0mph
		344	3	15:58.10	14.100 17.7mph
3	John Burke	337	3	48:56.92	14.100 17.3mph
		337	1	15:52.75	4.700 17.8mph
		337	2	16:46.73	9.400 16.8mph
		337	3	16:17.44	14.100 17.3mph
4	Nick Salome	334	3	51:34.38	14.100 16.4mph
		334	1	16:28.97	4.700 17.1mph
		334	2	17:37.64	9.400 16.0mph
		334	3	17:27.77	14.100 16.2mph
5	Morris Paillet	336	3	54:13.32	14.100 15.6mph
		336	1	17:26.00	4.700 16.2mph
		336	2	18:06.66	9.400 15.6mph
		336	3	18:40.66	14.100 15.1mph
6	Kenneth Utheil	391	3	58:09.36	14.100 14.5mph
		391	1	17:47.14	4.700 15.9mph
		391	2	20:00.47	9.400 14.1mph
		391	3	20:21.75	14.100 13.9mph
7	Cory Bamrick	375	3	1:06:49.07	14.100 12.7mph
		375	1	22:29.59	4.700 12.5mph
		375	2	22:17.93	9.400 12.7mph
		375	3	22:01.55	14.100 12.8mph
8	Uanel Van Hooten	398	3	1:08:33.93	14.100 12.3mph
		398	1	22:34.44	4.700 12.5mph
		398	2	22:57.33	9.400 12.3mph
		398	3	23:02.16	14.100 12.2mph
9	Paul Weber	399	3	1:14:03.19	14.100 11.4mph
		399	1	22:53.40	4.700 12.3mph
		399	2	25:05.99	9.400 11.2mph
		399	3	26:03.80	14.100 10.8mph
10	Josh Vogel	363	3	1:15:07.51	14.100 11.3mph
		363	1	23:36.34	4.700 11.9mph
		363	2	25:25.71	9.400 11.1mph
		363	3	26:05.46	14.100 10.8mph
11	Justin McMurtry	406	3	1:22:55.13	14.100 10.2mph
		406	1	24:54.08	4.700 11.3mph
		406	2	29:03.48	9.400 9.71mph
		406	3	28:57.57	14.100 9.74mph
12	Frank Owen	357	3	1:32:51.42	14.100 9.11mph
		357	1	30:00.00	4.700 9.40mph
		357	2	31:25.09	9.400 8.98mph
		357	3	31:26.33	14.100 8.97mph

Male 50 to 59

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Paul Sherwin	380	3	44:22.31	14.100 19.1mph
		380	1	14:18.59	4.700 19.7mph
		380	2	15:09.19	9.400 18.6mph
		380	3	14:54.53	14.100 18.9mph
2	Doug Darrell	388	3	49:06.61	14.100 17.2mph
		388	1	15:17.32	4.700 18.5mph
		388	2	17:00.29	9.400 16.6mph

Half Marathon

Male 50 to 59

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
2	Doug Darrell	388	3	49:06.61	14.100 17.2mph
		388	3	16:49.00	14.100 16.8mph
3	Duane Wagner	313	3	49:08.52	14.100 17.2mph
		313	1	15:52.85	4.700 17.8mph
		313	2	16:46.73	9.400 16.8mph
		313	3	16:28.94	14.100 17.1mph
4	Daniel O'Neill	389	3	49:24.64	14.100 17.1mph
		389	1	15:52.59	4.700 17.8mph
		389	2	16:45.56	9.400 16.8mph
		389	3	16:46.49	14.100 16.8mph
5	Brendan Murray	353	3	51:34.14	14.100 16.4mph
		353	1	16:29.35	4.700 17.1mph
		353	2	17:36.99	9.400 16.0mph
		353	3	17:27.80	14.100 16.2mph
6	James Estes	321	3	53:10.98	14.100 15.9mph
		321	1	15:51.97	4.700 17.8mph
		321	2	18:16.31	9.400 15.4mph
		321	3	19:02.70	14.100 14.8mph
7	Christopher	303	3	1:04:56.84	14.100 13.0mph
		303	1	19:19.23	4.700 14.6mph
		303	2	20:47.09	9.400 13.6mph
		303	3	24:50.52	14.100 11.4mph
8	Steve Lee	326	3	1:05:14.06	14.100 13.0mph
		326	1	21:16.21	4.700 13.3mph
		326	2	22:00.38	9.400 12.8mph
		326	3	21:57.47	14.100 12.8mph
9	David Schroter	369	3	1:05:15.01	14.100 13.0mph
		369	1	21:09.89	4.700 13.3mph
		369	2	21:46.02	9.400 13.0mph
		369	3	22:19.10	14.100 12.6mph

Male 60 to 69

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	John Daniewicz	322	3	1:00:26.46	14.100 14.0mph
		322	1	19:16.93	4.700 14.6mph
		322	2	20:05.04	9.400 14.0mph
2	Neil MacPherson	322	3	21:04.49	14.100 13.4mph
		315	3	1:03:20.15	14.100 13.4mph
		315	1	19:16.82	4.700 14.6mph
		315	2	21:11.83	9.400 13.3mph
3	Emile Wagner	315	3	22:51.50	14.100 12.3mph
		332	3	1:05:24.17	14.100 12.9mph
		332	1	21:31.16	4.700 13.1mph
		332	2	21:46.22	9.400 13.0mph
		332	3	22:06.79	14.100 12.8mph

Male 70 and over

Pos.	Name	Bib	Laps	Time	Distance / Pace
1	Leopoldo Figueroa	320	3	1:15:54.56	14.100 11.1mph
		320	1	24:54.09	4.700 11.3mph
		320	2	25:24.21	9.400 11.1mph
		320	3	25:36.26	14.100 11.0mph

**Half Marathon Overall
Winners**

Female Overall Winners

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Carly Cavazos	385	3	44:17.61	14.100	19.1mph
		385	1	14:18.73	4.700	19.7mph
		385	2	15:09.01	9.400	18.6mph
		385	3	14:49.87	14.100	19.0mph
2	Renee Coffman	393	3	47:14.19	14.100	17.9mph
		393	1	15:19.50	4.700	18.4mph
		393	2	15:43.44	9.400	17.9mph
		393	3	16:11.25	14.100	17.4mph
3	Kelsie Rain	311	3	49:06.27	14.100	17.2mph
		311	1	15:53.21	4.700	17.8mph
		311	2	16:45.46	9.400	16.8mph
		311	3	16:27.60	14.100	17.1mph

**Half Marathon Overall
Winners**

Male Overall Winners

<u>Pos.</u>	<u>Name</u>	<u>Bib</u>	<u>Laps</u>	<u>Time</u>	<u>Distance / Pace</u>	
1	Donald Saltmarsh	387	3	39:01.52	14.100	21.7mph
		387	1	12:30.88	4.700	22.6mph
		387	2	13:33.56	9.400	20.8mph
		387	3	12:57.08	14.100	21.8mph
2	Zack Threet	99	3	39:42.91	14.100	21.3mph
		99	1	12:31.18	4.700	22.5mph
		99	2	13:33.01	9.400	20.8mph
		99	3	13:38.72	14.100	20.7mph
3	Alex Juarez	377	3	44:12.59	14.100	19.1mph
		377	1	14:19.31	4.700	19.7mph
		377	2	15:08.70	9.400	18.6mph
		377	3	14:44.58	14.100	19.1mph